

## **PRAVILNIK**

**O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA  
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE NIKŠIĆ, PLUŽINE I ŠAVNIK**

**Nikšić, mart 2022. godine**

Na osnovu člana 98 stav 1 tačka 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21 i 145/21), čl. 7, 23 i 35 Statuta JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, direktor JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, u skladu sa Pravilnikom o organizaciji, normativima, standardima i načinu rada centra za socijalni rad („Službeni list CG“, br. 58/13, 30/15, 17/16 i 43/19) i Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 56/13, 14/14 i 73/19), d o n o s i

## P R A V I L N I K

### O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE NIKŠIĆ, PLUŽINE I ŠAVNIK

#### Član 1

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, broj: 01-3556 od 25. septembra 2019. godine, broj: 01 - 171 od 20. januara 2020. godine i broj 01-128/21-2221 od 15. jula 2021. godine, član 16 stav 1 mijenja se i glasi: „Za vršenje poslova iz djelokruga Centra, utvrđuju se radna mjesta za 57 izvršilaca”

#### „Član 16

Za vršenje poslova iz djelokruga Centra, utvrđuju se radna mjesta za 57 izvršilaca:

Red. broj	Naziv radnog mesta i uslovi za obavljanje poslova u određenom zvanju	Broj izvršilaca	Opis poslova
1	<b>Direktor Centra</b>  - VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, - najmanje tri godine rada u oblasti socijalne i dječje zaštite ili pet godina rada u državnim organima ili organima lokalne samouprave	1	Obavlja poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Centra.

#### SLUŽBA ZA DJECU I MLADE

2	<b>Rukovodilac službe</b>  - VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; socijalni radnik, psiholog, pedagog, specijalni pedagog, sociolog, defektolog i andragog; - licenca za rad; - tri godine iskustva u stručnom radu.	1	- organizuje rad stručnih radnika u okviru službe; - vrši kontrolu vođenja evidencije i dokumentacije o korisniku i rada sa korisnikom; - organizuje i realizuje ostvarivanje prava, pružanje usluga i obezbeđenje mjera zaštite korisniku u svim fazama stručnog rada; - obezbeđuje raspodjelu predmeta stručnim radnicima, prema utvrđenim procedurama i kriterijumima, obezbeđuje stručnu i organizacionu podršku u obavljanju povjerenih zadataka i vodi računa o podjednakoj opterećenosti i racionalnom korišćenju radnog vremena svakog stručnog
---	--	---	--

			<p>radnika u službi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koordinira rad službe sa drugim službama unutar Centra i sa institucijama u jedinici lokalne samouprave, u vezi sa konkretnim slučajem ili posebnim radnim zadatkom;</li> <li>- prati rad pripravnika i volontera koji su raspoređeni na rad u službi, određuje mentora za svakog pripravnika i volontera;</li> <li>- sačinjava mjesecne, kvartalne i godišnje planove, programe i izvještaje rada službe;</li> <li>- učestvuje u pripremi i daje izjave za javnost u vezi predstavljanja aktivnosti Službe;</li> <li>- učestvuje u poslovima planiranja i razvoja;</li> <li>- organizuje usluge neodložne intervencije u Službi;</li> <li>- obavlja poslove voditelja slučaja;</li> <li>- obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.</li> </ul>
3	<b>Supervizor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; socijalni radnik, psiholog, pedagog, specijalni pedagog, sociolog, defektolog i andragog;</li> <li>- licenca za rad;</li> <li>- pet godina iskustva u stručnom radu.</li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- usmjerava, obučava, podržava, podstiče i evaluira rad i razvoj stručnih kompetencija voditelja slučaja kako bi se postigli optimalni efekti u zadovoljavanju potreba korisnika;</li> <li>- organizuje i realizuje postupak supervizije u svim fazama stručnog rada kod prijema, početne procjene, procjene, planiranja, evaluacije i ponovnog pregleda;</li> <li>- organizuje i realizuje ostvarivanje prava, pružanje usluga i obezbjeđenje mjera zaštite korisniku u svim fazama stručnog rada;</li> <li>- obavještava rukovodioca stručne službe u slučajevima neprofesionalnog i nezakonitog ponašanja voditelja slučaja;</li> <li>- sačinjava godišnje izvještaje o napretku u radu voditelja slučaja;</li> <li>- učestvuje u pripremi i daje izjave za javnost u vezi predstavljanja preduzetih mjer i aktivnosti u radu na konkretnom slučaju;</li> <li>- vrši neposredan nadzor nad radom pripravnika i volontera;</li> <li>- obezbjeđuje povjerljivost podataka;</li> <li>- pruža usluge neodložne intervencije;</li> <li>- obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.</li> </ul>
4-9	<b>Voditelj slučaja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; socijalni radnik, psiholog, pedagog, specijalni pedagog, sociolog, defektolog i andragog;</li> <li>- licenca za rad;</li> <li>- jedna godina radnog iskustva.</li> </ul>	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- upoznaje korisnika sa njegovim pravima;</li> <li>- organizuje i realizuje ostvarivanje prava, pružanje usluga i obezbjeđenje mjera zaštite korisniku u svim fazama stručnog rada;</li> <li>- u saradnji sa rukovodiocem stručne službe ili supervizorom započinje rad na slučaju i planira početnu procjenu, o potrebi rada na usmjerenoj procjeni stanja i potrebi korisnika i planira njenu realizaciju;</li> <li>- u saradnji sa rukovodiocem stručne službe ili supervizorom sačinjava predlog planova usluga i</li> </ul>

			<p>mjera, kao i dinamiku, realizaciju i rokove za evaluaciju;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prati i koordinira realizaciju predloženih usluga i mjera i pruža neposrednu podršku korisniku;</li> <li>- sagledava, zajedno sa rukovodiocem stručne službe ili supervisorom, rezultate evaluacije i donosi odluku o potrebi za ponovnom procjenom;</li> <li>- vodi evidenciju i dokumentaciju o korisniku i radu sa korisnikom;</li> <li>- sačinjava posebne izvještaje, odnosno nalaze i mišljenja o korisniku i obezbeđuje potrebne informacije drugim službama koje pružaju pomoć i podršku korisniku;</li> <li>- u postupcima pred drugim organima obrazlaže nalaz i stručno mišljenje Centra, odnosno organa starateljstva o potrebama, pravima i interesima korisnika;</li> <li>- učestvuje u radu stručnog tima koji se obrazuje odlukom rukovodioca službe;</li> <li>- pruža usluge neodložne intervencije;</li> <li>- učestvuje u pripremi i daje izjave za javnost u vezi predstavljanja preduzetih mjer i aktivnosti u radu na konkretnom slučaju;</li> <li>- vrši neposredan nadzor nad radom pripravnika i volontera;</li> <li>- obezbeđuje povjerljivost podataka;</li> <li>- obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.</li> </ul>
--	--	--	--

### SLUŽBA ZA ODRASLA I STARA LICA

10	<b>Rukovodilac službe</b>  - VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; socijalni radnik, psiholog, pedagog, specijalni pedagog, sociolog, defektolog i andragog; - licenca za rad; - tri godine iskustva u stručnom radu.	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- organizuje rad stručnih radnika u okviru službe;</li> <li>- vrši kontrolu vođenja evidencije i dokumentacije o korisniku i rada sa korisnikom;</li> <li>- organizuje i realizuje ostvarivanje prava, pružanje usluga i obezbeđenje mjer zaštite korisniku u svim fazama stručnog rada;</li> <li>- obezbeđuje raspodjelu predmeta stručnim radnicima, prema utvrđenim procedurama i kriterijumima, obezbeđuje stručnu i organizacionu podršku u obavljanju povjerenih zadataka i vodi računa o podjednakoj opterećenosti i racionalnom korišćenju radnog vremena svakog stručnog radnika u službi;</li> <li>- koordinira rad službe sa drugim službama unutar Centra i sa institucijama u jedinici lokalne samouprave, u vezi sa konkretnim slučajem ili posebnim radnim zadatkom;</li> <li>- prati rad pripravnika i volontera koji su raspoređeni na rad u službi, određuje mentora za svakog pripravnika i volontera;</li> <li>- sačinjava mjesecne, kvartalne i godišnje planove, programe i izvještaje rada službe;</li> <li>- učestvuje u pripremi i daje izjave za javnost u</li> </ul>
----	---	---	--

			<p>vezi predstavljanja aktivnosti Službe;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- učestvuje u poslovima planiranja i razvoja;</li> <li>- organizuje usluge neodložne intervencije u Službi;</li> <li>- obavlja poslove voditelja slučaja;</li> <li>- obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.</li> </ul>
11	<p><b>Supervizor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; socijalni radnik, psiholog, pedagog, specijalni pedagog, sociolog, defektolog i andragog;</li> <li>- licenca za rad;</li> <li>- pet godina iskustva u stručnom radu.</li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- usmjerava, obučava, podržava, podstiče i evaluira rad i razvoj stručnih kompetencija voditelja slučaja kako bi se postigli optimalni efekti u zadovoljavanju potreba korisnika;</li> <li>- organizuje i realizuje postupak supervizije u svim fazama stručnog rada kod prijema, početne procjene, procjene, planiranja, evaluacije i ponovnog pregleda;</li> <li>- organizuje i realizuje ostvarivanje prava, pružanje usluga i obezbjeđenje mjera zaštite korisniku u svim fazama stručnog rada;</li> <li>- obavještava rukovodioca stručne službe u slučajevima neprofesionalnog i nezakonitog ponašanja voditelja slučaja;</li> <li>- sačinjava godišnje izvještaje o napretku u radu voditelja slučaja;</li> <li>- učestvuje u pripremi i daje izjave za javnost u vezi predstavljanja preduzetih mera i aktivnosti u radu na konkretnom slučaju;</li> <li>- vrši neposredan nadzor nad radom pripravnika i volontera;</li> <li>- obezbjeđuje povjerljivost podataka;</li> <li>- pruža usluge neodložne intervencije;</li> <li>- obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.</li> </ul>
12-14	<p><b>Voditelj slučaja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; socijalni radnik, psiholog, pedagog, specijalni pedagog, sociolog, defektolog i andragog;</li> <li>- licenca za rad;</li> <li>- jedna godina radnog iskustva.</li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- upoznaje korisnika sa njegovim pravima;</li> <li>- organizuje i realizuje ostvarivanje prava, pružanje usluga i obezbjeđenje mjera zaštite korisniku u svim fazama stručnog rada;</li> <li>- u saradnji sa rukovodiocem stručne službe ili supervisorom započinje rad na slučaju i planira početnu procjenu, o potrebi rada na usmjerenoj procjeni stanja i potrebi korisnika i planira njenu realizaciju;</li> <li>- u saradnji sa rukovodiocem stručne službe ili supervisorom sačinjava predlog planova usluga i mjera, kao i dinamiku, realizaciju i rokove za evaluaciju;</li> <li>- prati i koordinira realizaciju predloženih usluga i mjera i pruža neposrednu podršku korisniku;</li> <li>- sagledava, zajedno sa rukovodiocem stručne službe ili supervisorom, rezultate evaluacije i donosi odluku o potrebi za ponovnom procjenom;</li> <li>- vodi evidenciju i dokumentaciju o korisniku i radu sa korisnikom;</li> <li>- sačinjava posebne izvještaje, odnosno nalaze i mišljenja o korisniku i obezbjeđuje potrebne</li> </ul>

			<p>informacije drugim službama koje pružaju pomoći i podršku korisniku;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- u postupcima pred drugim organima obrazlaže nalaz i stručno mišljenje Centra, odnosno organa starateljstva o potrebama, pravima i interesima korisnika;</li> <li>- učestvuje u radu stručnog tima koji se obrazuje odlukom rukovodioca službe;</li> <li>- pruža usluge neodložne intervencije;</li> <li>- učestvuje u pripremi i daje izjave za javnost u vezi predstavljanja preduzetih mjera i aktivnosti u radu na konkretnom slučaju;</li> <li>- vrši neposredan nadzor nad radom pripravnika i volontera;</li> <li>- obezbjeđuje povjerljivost podataka;</li> <li>- obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.</li> </ul>
--	--	--	---

#### **SLUŽBA ZA MATERIJALNA DAVANJA I PRAVNE POSLOVE**

15	<b>Rukovodilac službe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; pravnik;</li> <li>- licenca za rad;</li> <li>- tri godine iskustva u stručnom radu.</li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- organizuje rad stručnih radnika u okviru službe;</li> <li>- vrši kontrolu vođenja evidencije i dokumentacije o korisniku i rada sa korisnikom;</li> <li>- organizuje i realizuje ostvarivanje prava, pružanje usluga i obezbjeđenje mjera zaštite korisniku u svim fazama stručnog rada;</li> <li>- obezbjeđuje raspodjelu predmeta stručnim radnicima, prema utvrđenim procedurama i kriterijumima, obezbjeđuje stručnu i organizacionu podršku u obavljanju povjerenih zadataka i vodi računa o podjednakoj opterećenosti i racionalnom korišćenju radnog vremena svakog stručnog radnika u službi;</li> <li>- koordinira rad službe sa drugim službama unutar Centra i sa institucijama u jedinici lokalne samouprave, u vezi sa konkretnim slučajem ili posebnim radnim zadatkom;</li> <li>- prati rad pripravnika i volontera koji su raspoređeni na rad u službi, određuje mentora za svakog pripravnika i volontera;</li> <li>- sačinjava mjesечne, kvartalne i godišnje planove, programe i izvještaje rada službe;</li> <li>- učestvuje u pripremi i daje izjave za javnost u vezi predstavljanja aktivnosti Službe;</li> <li>- obavlja poslove stručnog radnika na pravnim poslovima;</li> <li>- obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.</li> </ul>
----	---	---	---

16-24	<p><b>Stručni radnik na materijalnim davanjima</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja;</li> <li>socijalni radnik, sociolog;</li> <li>- licenca za rad;</li> <li>- jedna godina radnog iskustva.</li> </ul>	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pribavlja podatke za ostvarivanje materijalnog davanja;</li> <li>- procjenjuje stanje i potrebe korisnika, posebno da li korisnik pripada grupama koje se posebno štite, u skladu sa zakonom;</li> <li>- organizuje i realizuje ostvarivanje prava, pružanje usluga i obezbeđenje mjera zaštite korisniku u svim fazama stručnog rada;</li> <li>- sačinjava nalaz i mišljenje;</li> <li>- sve činjenice koje unese u nalaz i mišljenje obrazlaže, potpisuje i potkrijepljuje sa izvorom podataka;</li> <li>- vrši uvid u prilike podnosioca zahtjeva obilaskom na terenu po nalogu Rukovodioca ili kad procijeni da za tim postoji potreba;</li> <li>- vodi evidenciju u Listu praćenja;</li> <li>- motiviše i uključuje korisnika u odgovarajuće vidove aktivacije, učestvuje u otklanjanju prepreka za uključivanje u zajednicu i aktivaciju i obezbeđuje odgovarajuću podršku;</li> <li>- zajedno sa korisnikom sačinjava individualni plan aktivacije, prati sprovođenje plana, sagledava i evaluira njegove ishode;</li> <li>- pruža podršku voditelju slučaja i učestvuje kao član tima u sprovođenju aktivnosti iz individualnog plana usluga;</li> <li>- daje preporuke za dodatne usluge i mjere koje su potrebne za stabilizovanje stanja korisnika;</li> <li>- vrši prijem koji obuhvata: prijem podnesaka, prijem telefonskih poziva ili lični kontakt sa korisnikom, pomoći u sastavljanju odgovarajućeg podneska podnosiocu zahtjeva, prijemnu procjenu podneska, pružanje potrebnih informacija podnosiocu zahtjeva, upućivanje na druge nadležne organe i organizacije, kao i otvaranje slučaja u Centru;</li> <li>- provjerava da li se prijavljeni slučaj već nalazi na evidenciji Centra;</li> <li>- daje obavještenja korisnicima o nadležnosti i proceduri;</li> <li>- daje pouku korisniku o potrebnoj dokumentaciji koja se uz podnesak prilaže;</li> <li>- vodi sa podnosiocem intervju i na osnovu podataka iz razgovora i priložene dokumentacije popunjava Prijemni list;</li> <li>- vrši procjenu podneska sa stanovišta prioriteta postupanja;</li> <li>- obavještava nadležnog rukovodioca o potrebi neodložne intervencije;</li> <li>- pruža usluge neodložne intervencije;</li> <li>- učestvuje u pripremi i daje izjave za javnost u vezi predstavljanja preduzetih mjera i aktivnosti u radu na konkretnom predmetu;</li> <li>- vrši neposredan nadzor nad radom pripravnika i</li> </ul>
-------	---	---	--

			<p>volontera;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obezbeđuje povjerljivost podataka;</li> <li>- obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.</li> </ul>
25-28	<p><b>Stručni radnik na pravnim poslovima</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; pravnik;</li> <li>- licenca za rad;</li> <li>- jedna godina radnog iskustva.</li> </ul>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informiše korisnika o postupcima za ostvarivanje prava, njegovim pravima i obavezama;</li> <li>- organizuje i realizuje ostvarivanje prava, pružanje usluga i obezbjeđenje mjera zaštite korisniku u svim fazama stručnog rada;</li> <li>- vrši provjeru prihvatljivosti dokaza i priložene dokumentacije;</li> <li>- kod nadležnih organa pribavlja dokaze o kojima ti organi vode evidencije;</li> <li>- obavlja radnje u vezi pokretanja sudskih i drugih postupaka iz porodičnih odnosa i u drugim slučajevima kada su učešće ili aktivna legitimacija organa starateljstva propisani zakonom;</li> <li>- pruža konsultativnu podršku voditelju slučaja i stručnom radniku na materijalnim davanjima;</li> <li>- učestvuje u radu Stručnog tima, koji se obrazuje odlukom rukovodioca nadležne Službe, odnosno supervizora, a na predlog voditelja slučaja;</li> <li>- učestvuje u pripremi i daje izjave za javnost u vezi predstavljanja preduzetih mjera i aktivnosti u radu na konkretnom predmetu;</li> <li>- vrši neposredan nadzor nad radom pripravnika i volontera;</li> <li>- obezbeđuje povjerljivost podataka;</li> <li>- vodi upravni postupak, kao ovlašćeno službeno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravni postupak;</li> <li>- obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.</li> </ul>

#### **SLUŽBA ZA FINANSIJSKO - ADMINISTRATIVNE I TEHNIČKE POSLOVE**

29	<p><b>Rukovodilac službe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; ekonomista, pravnik ili završen fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka;</li> <li>- tri godine radnog iskustva.</li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- organizuje rad radnika u okviru službe;</li> <li>- stara se o zakonitom i efikasnom vršenju finansijskih i drugih poslova u okviru službe u Centru;</li> <li>- prati evidenciju korišćenja službenih vozila Centra i stara se o njihovoj ispravnosti;</li> <li>- sarađuje sa drugim službama u Centru i van njega u okviru poslova službe;</li> <li>- prati pravne i finansiske propise i stara o njihovoj primjeni;</li> <li>- radi analize, izvještaje i sačinjava informacije o finansijskom poslovanju;</li> <li>- analizira promjene na stanjima konta i provjerava ispravnost unijetih podataka;</li> </ul>
----	---	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- prati poslove blagajne;</li> <li>- kontaktira i sarađuje sa institucijama iz oblasti finansija i računovodstva;</li> <li>- organizuje i učestvuje u popisu imovine Centra;</li> <li>- vrši kompletiranje baze osnovnih sredstava i usaglašava sa glavnom knjigom i popisom;</li> <li>- obavlja ostale finansijsko-administrativne poslove;</li> <li>- obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.</li> </ul>
30-31	<p><b>Radnik na finansijsko - administrativnim poslovima</b></p> <p>- VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; ekonomista, menadžer ili završen fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka; - jedna godina radnog iskustva.</p>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vrši pripremu podataka koji se dostavljaju nadležnoj službi Ministarstva rada i socijalnog staranja u svrhu obračuna i isplate zarada radnika i drugih primanja;</li> <li>- obavlja poslove gotovinske i virmanske likvidature;</li> <li>- evidentira ulazno - izlaznu dokumentaciju;</li> <li>- vrši i isplatu pojedinih materijalnih davanja na osnovu rješenja;</li> <li>- obavlja pregled dokumentacije i obezbjeđuje podizanje gotovine na blagajni poslovne banke;</li> <li>- vodi propisane knjigovodstveno-računovodstvene i statističke evidencije;</li> <li>- obavlja poslove kontiranja i vrši knjiženje finansijskih dokumenata;</li> <li>- vodi blagajnu i vrši zaduženje gotovine u kasi i pravi specifikaciju novca;</li> <li>- vrši isplatu zaposlenih po raznim osnovama (dnevnice, putni nalozi, ugovori i drugo);</li> <li>- vodi blagajnički dnevnik, koji sa pratećom dokumentacijom priprema i predaje na knjiženje;</li> <li>- vrši nabavku kancelarijskog materijala i drugog potrebnog materijala za potrebe Centra;</li> <li>- vodi evidenciju administrativnih i drugih obustava i vrši naplate istih;</li> <li>- priprema podatke za M4 obrazac koji se podnosi Fondu PIO;</li> <li>- sarađuje sa bankama i drugim finansijskim organizacijama u okviru svoga posla;</li> <li>- obavlja poslove službenika za javne nabavke u skladu sa propisima koji regulišu tu oblast;</li> <li>- odgovoran je za pravilno vođenje evidencije osnovnih sredstava i primjeni propisa o amortizaciji;</li> <li>- vrši obračun amortizacije;</li> <li>- kontroliše obradu i unos podataka o otuđenim osnovnim sredstvima;</li> <li>- kontroliše i unosi amortizacione stope za novo - nabavljena osnovna sredstva;</li> <li>- obavlja administrativne poslove za potrebe socijalnih usluga koje Centar realizuje;</li> <li>- obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.</li> </ul>
32	<b>Radnik na pravnim</b>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- obavlja poslove zastupanja, pravne poslove u</li> </ul>

	<b>poslovima</b>  - VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; pravnik; - jedna godina radnog iskustva.		oblasti rada i radnih odnosa i druge poslove; - priprema i izrađuje normativna akta koja donose organi upravljanja i direktor Centra; - priprema i izrađuje opšta i pojedinačna akta, odluke, rješenja, zaključke i sl. u okviru rada Centra koja se odnose na rad i radne odnose; - učestvuje u pripremi sjednica organa upravljanja i pruža stručnu pomoć u njihovom radu; - vodi personalna dosjeda radnika, matičnu i kadrovsku evidenciju; - postupa po zahtjevima za pristup informacijama koje se odnose na rad Centra, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, izuzev onih za koje su zaduženi drugi izvršioci; - stara se o primjeni propisa iz oblasti arhivske djelatnosti; - vodi upravni postupak, kao ovlašćeno službeno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravni postupak; - uspostavlja, sprovodi i razvija finansijsko upravljanje i kontrolu u skladu sa posebnim propisima; - priprema i ažurira interna pravila i procedure o poslovnim procesima u Centru, u skladu sa posebnim propisima; - obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.
33	<b>Radnik na administrativnim poslovima - poslovi sekretarice</b>  - IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; srednje opšte ili stručno obrazovanje; - jedna godina radnog iskustva.	1	- obavlja administrativne poslove za direktora Centra, poslove oko održavanja sastanaka koje organizuje direktor, poslove vezane za telefonske razgovore i prijem stranaka; - prima i šalje poruke putem telefaksa i elektronske pošte; - vodi evidenciju odluka i zaključaka koje donosi direktor i organi upravljanja; - prima poštu za Centar i nakon pregleda od strane direktora istu zavodi u djelovodnik i vrši dostavljanje radnicima Centra lično ili preko interne dostavne knjige; - trebajući i pravda poštanske marke; - stara se o blagovremenoj i urednoj ekspediciji pismenih pošiljki koje se šalju iz Centra; - vodi register popisa akata, shodno propisima o kancelarijskom poslovanju; - formira predmete ili ih združuje sa već postojećim predmetima i dostavlja u rad izvršiocima; - dostavlja materijale izvršiocu na tehničkim poslovima-arhivaru; - čuva i rukuje pečatima i štambiljima Centra; - ovjerava rješenja i druga akta, uvjerenja, potvrde i druge izvode iz evidencije koja se vodi u Centru; - otprema rješenja i druga akta i dostavlja ih korisnicima i drugim nadležnim subjektima;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.</li> </ul>
34-35	<b>Radnik na administrativno - finansijskim poslovima na materijalnim davanjima</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; srednje opšte ili stručno obrazovanje;</li> <li>- jedna godina radnog iskustva.</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vrši prijem i evidentiranje vraćenih uputnica;</li> <li>- evidentira sve informacije koje od strane Pošte Crne Gore, dobije putem dostavljenih uputnica;</li> <li>- čuva spiskove dobijene od Pošte i vraćene uputnice;</li> <li>- kontroliše i arhivira spisak obračunatih materijalnih davanja;</li> <li>- obrada podataka u postupku refundacije naknade zarade i isplate naknade zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo, kao i u postupku refundacije naknade zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena;</li> <li>- na mjesечnom nivou prati, priprema i dostavlja IOPPD i OPP-ND obrasce Poreskoj upravi Crne Gore za svaku korisnicu naknade po osnovu rođenja troje ili više djece kojoj je pravo na naknadu utvrđeno rješenjem, shodno Zakonu o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine („Sl. list CG“, br. 31/17) i ostalim propisima koji regulišu navedeno pravo;</li> <li>- vodi evidenciju o prijavljenim i odjavljenim korisnicama navedene naknade, kako bi se u svakom trenutku imao pregled istih;</li> <li>- kontinuirano vrši kooperaciju sa radnicima u službi u cilju adekvatnog obavljanja poslova;</li> <li>- vrši redovne prijave i odjave sa osiguranja izvršilaca angažovanih u Centru po bilo kom osnovu;</li> <li>- obezbeđuje povjerljivost podataka;</li> <li>- obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.</li> </ul>
36-37	<b>Radnik na administrativno- finansijskim poslovima na prijemu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; srednje opšte ili stručno obrazovanje;</li> <li>- jedna godina radnog iskustva.</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pruža podršku stručnim radnicima koji vrše poslove prijema;</li> <li>- pruža potrebne informacije podnosiocu zahtjeva;</li> <li>- prilikom usmenog obraćanja, obaveštava podnosioca zahtjeva o nadležnostima i proceduri i na osnovu podataka iz razgovora i priložene dokumentacije popunjava prijemni list;</li> <li>- bilježi prijem podneska koji je upućen putem pošte, faksa, elektronskom poštom i slično, razmatra informacije koje sadrži i proverava da li je slučaj ranije bio na evidenciji Centra;</li> <li>- dužan je na zahtjev podnosioca da potvrdi prijem podneska;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- kada utvrdi da Centar nije nadležan za prijem podneska upozoriće na to podnosioca i uputiti ga organu koji je nadležan za prijem;</li> <li>- zahtjeve stranaka koji se tiču ostvarivanja prava na određena osnovna materijalna davanja iz socijalne i dječje zaštite, nakon provjere priložene dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava, prosleđuje bez odlaganja rukovodiocu službe za materijalna davanja i pravne poslove;</li> <li>- obavezan je da poštuje privatnost korisnika i čuva poverljivost informacija o korisniku;</li> <li>- obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.</li> </ul>
38	<b>Radnik na administrativno - tehničkim poslovima</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; srednje opšte ili stručno obrazovanje;</li> <li>- jedna godina radnog iskustva.</li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pruža podršku u administrativnim poslovima stručnim radnicima koji vrše pravne poslove i rukovodiocima stručnih službi;</li> <li>- vrši kopiranje dokumentacije za potrebe Centra, štampanje rješenja i drugih akata za potrebe službe za materijalna davanja i pravne poslove, koja dostavlja radniku na administrativnim poslovima -sekretarici;</li> <li>- potpisane i ovjerene akte i druge materijale dostavlja radniku na tehničkim poslovima - arhivaru;</li> <li>- u kooperaciji sa radnikom na administrativnim poslovima – sekretaricom vrši dostavu službenih pošiljki za područje grada, vrši prijem i predaju službenih pošiljki preko pošte;</li> <li>- obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe socijalnih usluga koje Centar realizuje;</li> <li>- obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.</li> </ul>
39	<b>Radnik na tehničkim poslovima - poslovi arhivara</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; srednje opšte ili stručno obrazovanje;</li> <li>- jedna godina radnog iskustva.</li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vodi arhivsku evidenciju;</li> <li>- vodi evidenciju o pasivnim predmetima;</li> <li>- vodi registar popisa akata, shodno propisima o kancelarijskom poslovanju;</li> <li>- po obavljenom prijemu odlaže nove zahtjeve, tj. formirane spise predmeta za materijalna davanja i usluge u arhivu Centra;</li> <li>- kontinuirano vrši kooperaciju sa radnicima koji obavljaju poslove prijema;</li> <li>- kontinuirano vrši kooperaciju sa radnicima na stručnim poslovima;</li> <li>- izdaje predmete na zahtjev stručnih radnika i vodi stalnu evidenciju o predmetima;</li> <li>- prilaže novu dokumentaciju u već formirane spise predmeta;</li> <li>- obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.</li> </ul>
40-42	<b>Radnik na tehničkim poslovima - poslovi vozača</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IV-1 nivo kvalifikacije</li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- upravlja motornim vozilima Centra kojima je zadužen, čuva i održava vozila;</li> <li>- vodi internu i servisnu knjigu u kojoj registruje radove i popravke na vozilima;</li> <li>- pravda primljene i potrošene bonove za gorivo i</li> </ul>

	obrazovanja; srednje opšte ili stručno obrazovanje; - vozačka dozvola B kategorije; - jedna godina radnog iskustva.		mazivo računima i pređenim kilometrima puta; - vodi evidenciju o korišćenju vozila i istu redovno podnosi na ovjeru direktoru; - registruje i vodi evidenciju o registraciji kola, vrši redovne mjesecne i godišnje servise vozila, kojim upravlja; - obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.
43	<b>Radnik na tehničkim poslovima - poslovi portira</b>  - IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; srednje opšte ili stručno obrazovanje; - jedna godina radnog iskustva.	1	- upućuje i usmjerava korisnike u kancelariju za prijem, kod pojedinih izvršilaca i direktora; - vodi računa o udaljavanju korisnika i drugih lica iz Centra nakon obavljenog posla; - obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.
44	<b>Radnik na tehničkim poslovima - poslovi higijeničarke</b>  - I-2 nivo kvalifikacije obrazovanja; osnovno obrazovanje; - jedna godina radnog iskustva.	1	- stara se o održavanju čistoće poslovnog prostora, prilaza i prostora oko zgrade, održavanje inventara, namještaja i sl; - stara se o potrebama materijala za čišćenje i drugog potrošnog materijala neophodnog za rad; - stara se o uništavanju službene dokumentacije koja se ne čuva u arhivi po nalogu komisije ili direktora Centra; - obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.

#### **SLUŽBA ZA PLANIRANJE, RAZVOJ USLUGA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA**

45	<b>Rukovodilac Službe</b>  - VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; sociolog, socijalni radnik, psiholog, pedagog, specijalni pedagog, defektolog, andragog, pravnik, ekonomista ili završen fakultet iz oblasti društvenih nauka; - tri godine radnog iskustva.	1	- rukovodi i koordinira radom zaposlenih u Službi; - obezbeđuje planiranje i upravljanje obimom posla unutar službe, unutrašnju koordinaciju, poštovanje standarda, zakonitosti rada i poštovanje rokova i procedura; - po potrebi učestvuje u radu Kolegijuma rukovodilaca; - pruža stručnu i tehničku podršku zaposlenima u Službi; - stara se o efikasnom vršenju poslova u okviru djelokruga rada koji se odnosi na pružanje usluga (Dnevni boravak za stare, Gradski vešeraj i Pomoći u kući, kao i drugih sličnih usluga koje Centar sprovodi); - učestvuje u kreiranju i sprovođenju programa koje utvrdi osnivač i prati programe koji se realizuju u Službi; - učestvuje u realizaciji strategija, planova i programa koji doprinose poboljšanju položaja lica koja se u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti posebno štite; - priprema projektnu dokumentaciju u saradnji
----	---	---	--

			<p>sa stručnim radnicima i u skladu sa utvrđenim prioritetima;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odgovora za druge aktivnosti vezane za uspješnu realizaciju projektnih aktivnosti;</li> <li>- podnosi prijave fondovima dostupnim za korišćenje;</li> <li>- vodi evidenciju i priprema izvještaje o realizovanim projektima;</li> <li>- izrađuje planove, programe i izvještaje o radu;</li> <li>- sačinjava periodične izvještaje o aktivnostima i kvalitetu pružanja usluga;</li> <li>- inicira razvoj usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite i upravlja postupcima za njihovo uspostavljanje i unapređivanje;</li> <li>- vodi administrativnu i finansijsku evidenciju i prati plaćanja za oblast za koju je nadležan, u koordinaciji sa ovlašćenim radnicima Centra;</li> <li>- učestvuje u pripremi i daje izjave za javnost u vezi predstavljanja aktivnosti Službe;</li> <li>- obezbeđuje povjerljivost podataka;</li> <li>- obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.</li> </ul>
46	<p><b>Stručni radnik na poslovima planiranja i razvoja</b></p> <p>- VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; socijalni radnik, psiholog, pedagog, specijalni pedagog, sociolog, defektolog i andragog;</p> <p>- licenca za rad;</p> <p>- jedna godina radnog iskustva.</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- priprema godišnje i druge operativne planove rada Centra;</li> <li>- vrši procjenu socijalnih potreba građana u jedinici lokalne samouprave, informisanje lokalne samouprave o identifikovanim potrebama korisnika i kapacitetima Centra;</li> <li>- prati kvalitet pruženih usluga, izvještava o kvalitetu pruženih usluga;</li> <li>- učestvuje u iniciranju, razvoju i unapređenju usluga, uspostavljanju međusistemske koordinacije i saradnje, kao i u drugim aktivnostima vezanim za unapređenje rada Centra;</li> <li>- prikuplja, vrši obradu i analizu podataka kojima raspolažu određene službe, institucije i organizacije, a koje omogućavaju praćenje i razvoj usluga socijalne zaštite;</li> <li>- sprovodi socijalna istraživanja;</li> <li>- učestvuje u pripremi i davanju izjava za javnost i predstavljanju aktivnosti Službe u medijima;</li> <li>- koordinira sa svim rukovodiocima službi i područnih jedinica o potrebi objavljivanja određenih podataka, informacija ili dokumenata na sajtu centra;</li> <li>- priprema i redovno ažurira statističke podatke i informacije radi objavljivanja na sajtu Centra;</li> <li>- obezbeđuje povjerljivost podataka;</li> <li>- obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.</li> </ul>

47-49	<b>Radnik na administrativno - tehničkim poslovima</b>  - IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; srednje opšte ili stručno obrazovanje; - jedna godina radnog iskustva.	3	- prati i vodi evidenciju o korisnicima socijalnih usluga; - vodi evidenciju nabavki za potrebe socijalnih servisa; - obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe socijalnih servisa koje Centar realizuje; - vrši animaciju korisnika servisa; - vodi računa o održavanju higijene prostorija u kojima se pružaju usluge; - učestvuje u organizaciji i sprovođenju aktivnosti koje pruža servis; - obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.
-------	--	---	--

### **PODRUČNA JEDINICA PLUŽINE**

50	<b>Rukovodilac područne jedinice</b>  - VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; socijalni radnik, psiholog, pedagog, specijalni pedagog, sociolog, defektolog, andragog; - licenca za rad; - tri godine iskustva u stručnom radu.	1	- organizuje rad radnika u okviru područne jedinice; - vrši kontrolu vođenja evidencije i dokumentacije o korisniku i rada sa korisnikom; - organizuje i realizuje ostvarivanje prava, pružanje usluga i obezbeđenje mjera zaštite korisniku u svim fazama stručnog rada; - obezbeđuje raspodjelu predmeta stručnim radnicima, prema utvrđenim procedurama i kriterijumima, obezbeđuje stručnu i organizacionu podršku u obavljanju povjerenih zadataka i vodi računa o podjednakoj opterećenosti i racionalnom korišćenju radnog vremena svakog stručnog radnika u područnoj jedinici; - koordinira rad područne jedinice sa drugim službama unutar Centra i sa institucijama u jedinici lokalne samouprave, u vezi sa konkretnim slučajem ili posebnim radnim zadatkom; - prati rad pripravnika i volontera koji su raspoređeni na rad u područnoj jedinici, određuje mentora za svakog pripravnika i volontera; - sačinjava mjesecne, kvartalne i godišnje planove, programe i izvještaje rada službe; - obavlja poslove stručnog radnika na osnovnim stručnim poslovima socijalne i dječje zaštite za teritoriju opštine područne jedinice; - obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.
51	<b>Stručni radnik na pravnim poslovima</b>  - VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; pravnik; - licenca za rad; - jedna godina radnog iskustva.	1	- informiše korisnika o postupcima za ostvarivanje prava, njegovim pravima i obavezama; - organizuje i realizuje ostvarivanje prava, pružanje usluga i obezbeđenje mjera zaštite korisniku u svim fazama stručnog rada; - vrši provjeru prihvatljivosti dokaza i priložene dokumentacije; - kod nadležnih organa pribavlja dokaze o kojima ti organi vode evidencije; - obavlja radnje u vezi pokretanja sudskih i drugih

			postupaka iz porodičnih odnosa i u drugim slučajevima kada su učešće ili aktivna legitimacija organa starateljstva propisani zakonom; - pruža konsultativnu podršku voditelju slučaja i stručnom radniku na materijalnim davanjima; - vodi upravni postupak kao ovlašćeno službeno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravni postupak; - obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.
52	<b>Radnik na administrativnim poslovima</b>  - IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; srednje opšte ili stručno obrazovanje; - jedna godina radnog iskustva.	1	- obavlja administrativne poslove za rukovodioca područne jedinice; - prima i šalje poruke putem telefaksa i elektronske pošte; - vodi evidenciju odluka i zaključaka koje donosi direktor i organi upravljanja Centra; - prima poštu za područnu jedinicu i nakon pregleda od strane rukovodioca istu zavodi u djelovodnik i vrši dostavljanje nadležnom radniku lično ili preko interne dostavne knjige; - trebuje i pravda poštanske marke; - stara se o blagovremenoj i urednoj ekspediciji pismenih pošiljki koje se šalju iz područne jedinice; - vodi registar popisa akata, shodno propisima o kancelarijskom poslovanju; - arhivira predmete ili ih združuje sa već postojećim predmetima; - čuva i rukuje pečatima i štambiljima Centra – PJ Plužine; - ovjerava rješenja i druga akta, uvjerenja, potvrde i druge izvode iz evidencije koja se vodi u područnoj jedinici; - otprema rješenja i druga akta i dostavlja ih korisnicima i drugim nadležnim subjektima; - pruža podršku na poslovima prijema stručnom radniku na osnovnim stručnim poslovima socijalne i dječje zaštite; - obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.
53	<b>Radnik na administrativno - tehničkim poslovima</b>  - IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; srednje opšte ili stručno obrazovanje; - jedna godina radnog iskustva.	1	- pruža podršku u administrativnim poslovima stručnom radniku koji obavlja pravne poslove; - vrši kopiranje dokumentacije za potrebe područne jedinice, rješenja i drugih akata koje donosi stručni radnik na pravnim poslovima dostavlja radniku na administrativnim poslovima; - u kooperaciji sa radnikom na administrativnim poslovima vrši dostavu službenih pošiljki za područje grada, vrši prijem i predaju službenih pošiljki preko pošte; - stara se o održavanju čistoće poslovnog prostora, prilaza i prostora oko zgrade, održavanje inventara, namještaja i sl; - stara se o potrebama materijala za čišćenje i

			drugog potrošnog materijala neophodnog za rad; - stara se o uništavanju službene dokumentacije koja se ne čuva u arhivi po nalogu komisije ili direktora Centra; - obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.
--	--	--	---

### PODRUČNA JEDINICA ŠAVNIK

<b>54</b>	<b>Rukovodilac područne jedinice</b>  - VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; socijalni radnik, psiholog, pedagog, specijalni pedagog, sociolog, defektolog, andragog i pravnik; - licenca za rad; - tri godine iskustva u stručnom radu.	1	- organizuje rad radnika u okviru područne jedinice; - vrši kontrolu vođenja evidencije i dokumentacije o korisniku i rada sa korisnikom; - organizuje i realizuje ostvarivanje prava, pružanje usluga i obezbeđenje mjera zaštite korisniku u svim fazama stručnog rada; - obezbeđuje raspodjelu predmeta stručnim radnicima, prema utvrđenim procedurama i kriterijumima, obezbeđuje stručnu i organizacionu podršku u obavljanju povjerenih zadataka i vodi računa o podjednakoj opterećenosti i racionalnom korišćenju radnog vremena svakog stručnog radnika u područnoj jedinici; - koordinira rad područne jedinice sa drugim službama unutar Centra i sa institucijama u jedinici lokalne samouprave, u vezi sa konkretnim slučajem ili posebnim radnim zadatkom; - prati rad pripravnika i volontera koji su raspoređeni na rad u područnoj jedinici, određuje mentora za svakog pripravnika i volontera; - sačinjava mjesечne, kvartalne i godišnje planove, programe i izvještaje rada službe; - obavlja poslove stručnog radnika na osnovnim stručnim poslovima socijalne i dječje zaštite za teritoriju opštine područne jedinice; - obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.
<b>55</b>	<b>Stručni radnik na pravnim poslovima</b>  - VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; pravnik; - licenca za rad; - jedna godina radnog iskustva.	1	- informiše korisnika o postupcima za ostvarivanje prava, njegovim pravima i obavezama; - organizuje i realizuje ostvarivanje prava, pružanje usluga i obezbeđenje mjera zaštite korisniku u svim fazama stručnog rada; - vrši provjeru prihvatljivosti dokaza i priložene dokumentacije; - kod nadležnih organa pribavlja dokaze o kojima ti organi vode evidencije; - obavlja radnje u vezi pokretanja sudskih i drugih postupaka iz porodičnih odnosa i u drugim slučajevima kada su učešće ili aktivna legitimacija organa starateljstva propisani zakonom; - pruža konsultativnu podršku voditelju slučaja i stručnom radniku na materijalnim davanjima; - vodi upravni postupak kao ovlašćeno službeno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje

			upravni postupak; - obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.
56	<b>Radnik na administrativnim poslovima</b>  - IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; srednje opšte ili stručno obrazovanje; - jedna godina radnog iskustva.	1	- obavlja administrativne poslove za rukovodioca područne jedinice; - prima i šalje poruke putem telefaksa i elektronske pošte; - vodi evidenciju odluka i zaključaka koje donosi direktor i organi upravljanja Centra; - prima poštu za područnu jedinicu i nakon pregleda od strane rukovodioca istu zavodi u djelovodnik i vrši dostavljanje nadležnom radniku lično ili preko interne dostavne knjige; - trebuje i pravda poštanske marke; - stara se o blagovremenoj i urednoj ekspediciji pismenih pošiljki koje se šalju iz područne jedinice; - vodi register popisa akata, shodno propisima o kancelarijskom poslovanju; - arhivira predmete ili ih združuje sa već postojećim predmetima; - čuva i rukuje pečatima i štambiljima Centra – PJ Plužine; - ovjerava rješenja i druga akta, uvjerenja, potvrde i druge izvode iz evidencije koja se vodi u područnoj jedinici; - otprema rješenja i druga akta i dostavlja ih korisnicima i drugim nadležnim subjektima; - pruža podršku na poslovima prijema stručnom radniku na osnovnim stručnim poslovima socijalne i dječje zaštite; - obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.
57	<b>Radnik na administrativno - tehničkim poslovima</b>  - IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; srednje opšte ili stručno obrazovanje; - jedna godina radnog iskustva.	1	- pruža podršku u administrativnim poslovima stručnom radniku koji obavlja pravne poslove; - vrši kopiranje dokumentacije za potrebe područne jedinice, rješenja i drugih akata koje donosi stručni radnik na pravnim poslovima dostavlja radniku na administrativnim poslovima; - u kooperaciji sa radnikom na administrativnim poslovima vrši dostavu službenih pošiljki za područje grada, vrši prijem i predaju službenih pošiljki preko pošte; - stara se o održavanju čistoće poslovnog prostora, prilaza i prostora oko zgrade, održavanje inventara, namještaja i sl; - stara se o potrebama materijala za čišćenje i drugog potrošnog materijala neophodnog za rad; - stara se o uništavanju službene dokumentacije koja se ne čuva u arhivi po nalogu komisije ili direktora Centra; - obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.“

## **Član 2**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Centra, nakon dobijanja saglasnosti od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Broj: 01 – 128/21-2311/3  
Nikšić, 14. mart 2022. godine

---

Branka Raonić  
direktorica

## O B R A Z L O Ž E Nj E

Dana 19.07.2021. godine, JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik je dostavljen e-mail od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja u kojem je navedeno da je neophodno izmijeniti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ustanova, imajući u vidu opterećenost voditelja slučaja u pojedinim ustanovama, pri čemu je za JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik određen jedan dodatni izvršilac na poslovima voditelja slučaja.

Imajući u vidu trenutnu organizaciju posla, kao i opterećenost voditelja slučaja u stručnim službama, direktor Centra smatra da je dodatni izvršilac na poslovima voditelja slučaja neophodan u Službi za djecu i mlade, shodno čemu je povećan broj voditelja slučaja u toj Službi.

